



URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BIH
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БИХ
AUDIT OFFICE OF THE INSTITUTIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

www.revizija.gov.ba



IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ FINANSIJSKOJ REVIZIJI

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2025. GODINU



Sadržaj

I	MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA.....	2
1.	MIŠLJENJE O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA	2
2.	MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI.....	4
II	REZIME PREPORUKA DATIH ZA 2025. GODINU.....	6
III	IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI	6
1.	PREDMET I CILJ REVIZIJE	6
2.	KRITERIJI KORIŠTENI U REVIZIJI	7
3.	METODE I POSTUPCI REVIZIJE	7
4.	OCJENA REALIZACIJE PREPORUKA IZ PRETHODNIH IZVJEŠTAJA	8
5.	NADLEŽNOST, ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE.....	9
6.	SISTEM INTERNIH KONTROLA.....	9
7.	FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	11
7.1.	Pregled rashoda i izdataka iz budžeta	11
7.1.1.	Bruto plaće	12
7.1.2.	Izdaci za upotrebu vozila.....	13
7.1.3.	Usluge reprezentacije	13
7.1.4.	Tekući grantovi	14
7.2.	Bilans stanja	15
8.	JAVNE NABAVKE	15
8.1.	Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma	15
9.	OSTALO	16
9.1.	Sredstva za finansiranje političkih stranaka	16
10.	KOMENTARI PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NA NACRT IZVJEŠTAJA	17
PRILOZI		17

I MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Mišljenje nezavisnog revizora se daje na osnovu obavljene finansijske revizije koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja i, u vezi s istom, reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

1. MIŠLJENJE O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja **Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine** (u daljem tekstu: Parlamentarna skupština) koji obuhvataju: bilans stanja na 31.12.2025. godine, pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama, pregled rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama, posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, pregled dinamike zapošljavanja, pregled stalnih sredstava u obliku stvari i prava, pregled kapitalnih ulaganja po vrstama i projektima, pregled doznaka iz tekuće rezerve budžeta, te analizu iskaza - tekstualni dio, za godinu koja završava na taj dan.

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji Parlamentarne skupštine prikazuju istinito i fer, u svim značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na 31.12.2025. godine, te prihode i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine¹ i Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija (ISSAI)². Naše odgovornosti prema ISSAI standardima su detaljnije opisane u odjeljku *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*.

Nezavisni smo od Parlamentarne skupštine u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju prema ISSAI 130 - Etički kodeks i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.

Vjerujemo da su revizioni dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Parlamentarne skupštine je odgovorno za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja na nivou institucija Bosne i Hercegovine tj. Zakonom o finansiranju institucija BiH, Pravilnikom o

¹ Službeni glasnik BiH, broj 12/06

² Međunarodni standardi vrhovnih revizionih institucija (ISSAI) dio su Okvira profesionalnih objava Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija – IFPP okvira (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements), koji čine tri nivoa objava: INTOSAI principi (INTOSAI-P), međunarodni standardi vrhovnih revizionih institucija (ISSAI) i INTOSAI smjernice (GUID).

finansijskom izvještavanju institucija BiH i Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH. Ova odgovornost podrazumijeva i kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže značajne pogrešne iskaze uslijed prijevare ili greške, odgovarajuća objelodanjivanja relevantnih informacija u napomenama uz finansijske izvještaje, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena, koje su razumne u datim okolnostima.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome da li su finansijski izvještaji kao cjelina sačinjeni bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili greške i izdati izvještaj nezavisnog revizora koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili greške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili zbirno, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije, u skladu s Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prijevare ili greške, oblikujemo i obavljamo revizione postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizione dokaze koji su dovoljni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed greške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno izostavljanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizione postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o uspješnosti internih kontrola.
- Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorilo rukovodstvo.
- Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i da li finansijski izvještaji odražavaju transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

S rukovodstvom komuniciramo u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim nalazima revizije, uključujući i one koji se odnose na značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

2. MIŠLJENJE O USKLAĐENOSTI

Mišljenje

U vezi s revizijom finansijskih izvještaja Parlamentarne skupštine za 2025. godinu, obavili smo i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Prema našem mišljenju, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Parlamentarne skupštine za 2025. godinu u skladu su, u svim značajnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziju.

Osnova za mišljenje

Reviziju usklađenosti smo obavili u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine i ISSAI 4000 - Standard za reviziju usklađenosti. Naše odgovornosti prema ovom standardu su detaljnije opisane u odjeljku *Odgovornosti revizora za reviziju usklađenosti*.

Nezavisni smo od Parlamentarne skupštine u skladu s etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju prema ISSAI 130 - Etički kodeks i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima.

Vjerujemo da su revizioni dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Odgovornosti rukovodstva za usklađenost

Pored odgovornosti za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Parlamentarne skupštine je također odgovorno da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije u skladu s propisima kojima su regulisane i potvrđuje da je tokom fiskalne godine osiguralo namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje raspoloživih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Odgovornosti revizora za reviziju usklađenosti

Pored odgovornosti da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima, naša odgovornost podrazumijeva i izražavanje mišljenja o tome da li su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, u svim značajnim aspektima, u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima su regulisane. Odgovornost revizora uključuje obavljanje procedura, kako bi pribavili revizione dokaze o tome da li se sredstva koriste za odgovarajuće namjene i da li je poslovanje Parlamentarne skupštine, prema definisanim kriterijima, usklađeno s relevantnim zakonima i drugim propisima. Procedure podrazumijevaju procjenu rizika od značajnih neusklađenosti sa zakonima i propisima koji regulišu poslovanje subjekta revizije. Također, naša odgovornost



podrazumijeva i ocjenu finansijskog upravljanja, funkcije interne revizije i sistema internih kontrola.

Sarajevo, 15.7.2026. godine

GENERALNI REVIZOR

Hrvoje Tvrtković, v. r.

**ZAMJENIK
GENERALNOG REVIZORA**

Nedžad Hajtić, v. r.

**ZAMJENICA
GENERALNOG REVIZORA**

Neda Močević

II REZIME PREPORUKA DATIH ZA 2025. GODINU

U Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2025. godinu date su četiri ponovljene preporuke³ koje se odnose na usklađenost.

U tabeli koja slijedi prikazan je rezime datih preporuka, dok su detaljni nalazi prezentovani po procesima u okviru pojedinačnih tačaka Izvještaja.

Tabela 1. Rezime datih preporuka za 2025. godinu

Br. prep.	Tekst preporuke	Status preporuke
1	Parlamentarna skupština treba preduzeti aktivnosti na unapređenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu s važećom zakonskom regulativom.	P
2	Parlamentarna skupština je dužna osigurati da se evidencije o upotrebi službenih vozila vode u skladu sa internim pravilnikom, u cilju dokumentovanja namjenske upotrebe javnih sredstava.	P
3	Potrebno je osigurati da se obrazloženja nastanka troškova reprezentacije sačinjavaju u skladu sa internim pravilima, kako bi se nedvosmisleno mogla potvrditi opravdanost nastalih troškova.	P
4	Parlamentarna skupština treba pratiti realizaciju zaključenih ugovora o nabavci goriva i održavanju vozila, odnosno osigurati dosljednu primjenu ugovorenih odredbi.	P

Status: P-ponovljena

Osim navedenog, u Izvještaju je obrađena i jedna preporuka čija je realizacija, u 2025. godini, ocijenjena kao realizacija u toku, a koja će i dalje biti predmet praćenja⁴.

III IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za reviziju) obavio je finansijsku reviziju za 2025. godinu koja obuhvata reviziju finansijskih izvještaja Parlamentarne skupštine i, u vezi s istom, reviziju usklađenosti.

U Izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine za 2025. godinu su, pored mišljenja nezavisnog revizora i rezimea datih preporuka za 2025. godinu, prezentovani predmet i cilj revizije, korišteni kriteriji, kao i metode i postupci revizije. Također, ocijenjena je realizacija preporuka iz prethodnih izvještaja i prezentovani su detaljni revizorski nalazi i date preporuke.

1. PREDMET I CILJ REVIZIJE

Predmet revizije su finansijski izvještaji Parlamentarne skupštine za 2025. godinu i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

³ Nerealizovane preporuke iz prethodnog perioda su, nakon utvrđenog činjeničnog stanja, ponovljene.

⁴ Vidjeti tabelu broj 2. u tački 4. Izvještaja

Cilj je da se izrazi mišljenje o tome jesu li finansijski izvještaji pouzdani i odražavaju li bilansi u cijelosti rezultate poslovanja. Također, cilj revizije je procijeniti primjenjuje li rukovodstvo institucije zakone i propise, i koristi li sredstva za odgovarajuće namjene, te ocijeniti finansijsko upravljanje, sistem internih kontrola i funkciju interne revizije.

S obzirom na to da se revizija obavlja ispitivanjem na bazi uzorka i da postoje inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, pojedina značajna pogrešna prikazivanja mogu ostati neotkrivena.

2. KRITERIJI KORIŠTENI U REVIZIJI

Revizija finansijskih izvještaja i revizija usklađenosti podrazumijevaju proces objektivnog prikupljanja i procjenjivanja dokaza, kako bi se utvrdilo da li su predmeti revizije, tj. finansijski izvještaji, kao i aktivnosti, finansijske transakcije i informacije, usklađeni s odgovarajućim kriterijima koji su sadržani u zakonima i drugim propisima. Kriteriji predstavljaju uporedne parametre koji se koriste kako bi se dala ocjena predmeta revizije.

Naime, za obavljanje finansijske revizije korišteni su sljedeći kriteriji:

- Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu
- Zakon o finansiranju institucija BiH
 - Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija BiH
 - Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH
 - Instrukcije o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar – mart, april – juni, juli – septembar i oktobar – decembar 2025. godine
- Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH i podzakonski akti
- Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima (FBiH i RS)
- Zakon o javnim nabavkama i podzakonski akti
- Zakon o državnoj službi u institucijama BiH i podzakonski akti
- Zakon o radu u institucijama BiH i podzakonski akti
- Zakon o upravi i podzakonski akti
- Zakon o reviziji institucija BiH
- Zakon o finansiranju političkih stranaka
- Zakon o internoj reviziji.

3. METODE I POSTUPCI REVIZIJE

Finansijska revizija je provedena u skladu s donesenim godišnjim planom u dvije faze, odnosno obavljanjem prethodne i završne revizije u periodu između oktobra 2025. godine i maja 2026. godine. U skladu s predmetom finansijske revizije i metodologijom rada Ureda za reviziju koja se bazira na Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija (ISSAI), sagledana je prezentovana dokumentacija i informacije o poslovanju Parlamentarne skupštine, utvrđena su područja rizika i ocijenjeno je funkcionisanje sistema internih kontrola po pojedinim procesima radi određivanja revizionog pristupa. Na bazi uzorka je izvršen uvid u knjigovodstvenu dokumentaciju o nastalim poslovnim događajima evidentiranim u poslovnim knjigama Parlamentarne skupštine. Ispitana je dosljednost primjene zakonskih propisa te pravila,

procedura i drugih internih akata koji su vezani za finansijsko poslovanje Parlamentarne skupštine. Obavljeni su razgovori s rukovodstvom Parlamentarne skupštine i drugim zaposlenicima u cilju pribavljanja obrazloženja odgovornih osoba u vezi s poslovnim događajima koji su bili predmetom revizije.

4. OCJENA REALIZACIJE PREPORUKA IZ PRETHODNIH IZVJEŠTAJA

U prethodnim Izvještajima o obavljenoj finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine Ured za reviziju je dao preporuke u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, nedostataka i slabosti.

Tokom obavljanja revizije za 2025. godinu ocijenili smo da je Parlamentarna skupština od ukupno jedanaest prethodno datih preporuka, realizovala četiri preporuke, četiri preporuke nije realizovala, za jednu preporuku je realizacija u toku, jedna preporuka nije mogle biti ocijenjena u revidiranom periodu, a jedna preporuka nije relevantna za dalje praćenje.

U narednoj tabeli prikazan je pregled ocjene realizacije prethodno datih preporuka.

Tabela 2. Detaljan pregled ocjene realizacije prethodno datih preporuka

Broj prep.	Ocjena realizacije preporuke iz prethodnih izvještaja	Status
1/2024	Parlamentarna skupština u tekućoj godini nije preduzimala aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole radi usklađivanja sa važećom zakonskom regulativom.	✗
2/2024	Od dostavljanja izvještaja za 2024. godinu do kraja godine nije evidentirano korištenje plaćenog odsustva za vjerske praznike, ali s obzirom na to da je većina vjerskih praznika nastupila u prvoj polovini 2025. godine, efekte preduzetih aktivnosti ćemo sagledati u narednom periodu.	●
3/2024	Nisu uspostavljene evidencije o upotrebi službenih vozila na način kako je to propisano internim pravilnikom.	✗
4/2024	Nije osigurana dosljednu primjena ugovorenih odredbi kod realizacije ugovora za nabavku goriva.	✗
5/2024	Obrazloženja nastanka troška reprezentacije u pojedinim slučajevima nisu sačinjena u skladu sa internim pravilima.	✗
6/2024	Parlamentarna skupština je u 2025. godini evidentirala preostale obaveze po osnovu zaostalih doprinosa.	✓
7/2024	Nije bilo slučajeva obavljanja poslova drugog radnog mjesta u 2025. godini.	✓
8/2024	Tehničke karakteristike predmeta nabavke su u revidiranim postupcima u 2025. godini definisane na osnovu specifikacija koje se zasnivaju na stvarnim i opravdanim potrebama.	✓
9/2024	Preporuka koja se odnosi na izradu tenderske dokumentacije prilikom nabavke vozila nije mogla biti ocijenjena, budući da Parlamentarna skupština u 2025. godini nije vršila nabavku službenih vozila.	ⓘ
10/2024	Parlamentarna skupština je sredstva za finansiranje političkih stranaka u 2025. godini dodijelila u skladu sa potrebama klubova, parlamentarnih grupa i nezavisnih kandidata.	✓
11/2020	S obzirom na činjenicu kako pravni okvir omogućava isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju, prestaje se pratiti preporuka vezana za isplatu otpremnine izabranim zvaničnicima.	ⓘ

Status:  realizovana preporuka⁵,  preporuka čija je realizacija u toku⁶,  nerealizovana preporuka⁷,  preporuka koja nije mogla biti ocijenjena u revidiranom periodu ili nije relevantna za dalje praćenje⁸.

5. NADLEŽNOST, ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE

Parlamentarna skupština osnovana je Ustavom Bosne i Hercegovine kao najviše zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine. Čine je Predstavnički dom i Doma naroda, a sve zakonodavne odluke donose se u usvajanju u oba doma. U nadležnosti Parlamentarne skupštine su donošenje zakona, usvajanje budžeta te odlučivanje o izvorima i visini prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Također, potvrđuje imenovanje predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, daje saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora te odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih ovlaštenja ili dodijeljenih sporazumom entiteta.

Za operativno funkcionisanje Parlamentarne skupštine nadležan je Sekretarijat Parlamentarne skupštine, odnosno Kolegij Sekretarijata koji čine: sekretar Predstavničkog doma, sekretar Doma naroda i sekretar Zajedničke službe. Unutrašnja organizacija Sekretarijata Parlamentarne skupštine utvrđuje se pravilnikom koji donosi Kolegij Sekretarijata. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine iz 2025. godine, sistematizovana su radna mjesta za 239 izvršioca, a na 31.12.2025. godine u Parlamentarnoj skupštini bile su zaposlene 242 osobe⁹.

Poslovi i zadaci Sekretarijata Parlamentarne skupštine definisani su Odlukom o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine¹⁰. Sekretarijat obavlja stručne, administrativno-tehničke, organizacijske, finansijske, informativne, konsultantske i druge poslove za potrebe Parlamentarne skupštine. Za svoj rad odgovaran je Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine. Kolegij Sekretarijata organizuje rad Sekretarijata i osigurava njegovo zakonito i efikasno funkcionisanje, donosi propise za koje je ovlašten zakonom uz prethodnu pisanu saglasnost Zajedničke komisije za administrativne poslove te, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Sekretarijatu.

Sekretar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine imenovan je 16.7.2024. godine, sekretar Doma naroda 2.3.2023. godine, dok je sekretar Zajedničke službe imenovan od strane Doma naroda 2.3.2023. godine, a od strane Predstavničkog doma 16.7.2024. godine.

6. SISTEM INTERNIH KONTROLA

Parlamentarna skupština je odgovorna za kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

⁵ Realizovane su aktivnosti navedene u preporuci.

⁶ U toku je realizacija aktivnosti te stoga u ovom Izvještaju nije data nova preporuka, ali je dat opis stanja i provedenih aktivnosti.

⁷ Nisu preduzimane aktivnosti na realizaciji preporuke te je stoga u ovom Izvještaju ponovljena preporuka za predmetni proces.

⁸ Preporuka nije mogla biti ocijenjena u ovom ciklusu revizije, ali će biti ocijenjena kad se za to steknu uslovi ili nije relevantna za dalje praćenje jer realizacija ne zavisi od institucije.

⁹ U broj zaposlenih na 31.12.2025. godine uključen je broj poslanika i delegata koji su u profesionalnom radnom odnosu (52 poslanika i delegata).

¹⁰ Službeni glasnik BiH, broj 92/05 i 63/08.

Finansijsko upravljanje i kontrola:

Zakon o finansiranju institucija BiH¹¹ koji uređuje oblast finansijskog upravljanja i kontrole isto definiše kao sveobuhvatan sistem politika, procedura i aktivnosti koji uspostavlja i za koji je odgovoran rukovodilac institucije. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole zasniva se na upravljanju rizicima i pruža razumno uvjeravanje da će ciljevi institucije biti ostvareni na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Finansijsko upravljanje i kontrola sprovodi se putem međusobno povezanih komponenti koje predstavljaju elemente standarda interne kontrole¹².

Parlamentarna skupština je donijela osnovne dokumente za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, ali isti još uvijek nije uspostavljen u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, Priručnikom za finansijsko upravljanje i kontrolu i Smjernicama za provođenje procesa upravljanja rizicima u institucijama BiH.

Parlamentarna skupština ni tokom 2025. godine nije izvršila usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, odnosno nisu precizirani opisi poslova rukovodilaca na svim nivoima na način koji bi jasno definisao njihove obaveze u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrole te upravljanja rizicima u okviru njihovih nadležnosti. Također, nisu provedene aktivnosti na uspostavi registra rizika niti na dokumentovanju ključnih poslovnih procesa u PIFC aplikaciji.

Parlamentarna skupština je Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH¹³ dostavila Godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2025. godinu.

PREPORUKA 1

Parlamentarna skupština treba preduzeti aktivnosti na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Funkcionisanje sistema internih kontrola:

Na osnovu provedene revizije ponovo smo konstatovali slabosti u funkcionisanju sistema internih kontrola. One se prevashodno odnose na nedosljednu primjenu propisa koji regulišu oblast finansijskog upravljanja i kontrole, bruto plaća, upotrebu vozila i usluge reprezentacije. Detaljan opis uočenih slabosti dat je u pojedinačnim tačkama Izvještaja. Za unapređenje procesa smo dali odgovarajuće preporuke, a Parlamentarna skupština je dužna uložiti dodatne napore kako bi se iste realizovale.

Interna revizija:

U skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH¹⁴ i Odlukom o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH¹⁵, interna revizija Parlamentarne skupštine

¹¹ Službeni glasnik BiH, broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13, 38/22 i 44/25

¹² Standardi interne kontrole detaljnije se razrađuju kroz pet međusobno povezanih komponenti COSO modela i to: kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje i procjenu sistema

¹³ Navedena Jedinica ima obavezu sačinjavati i Vijeću ministara BiH dostavljati konsolidovani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH koji sadrži informacije o stepenu uspostavljanja, napretku, stanju i aktivnostima koje su u izvještajnom periodu realizovane u oblasti razvoja sistema internih finansijskih kontrola, kao i o planovima za budući razvoj sistema internih finansijskih kontrola u institucijama BiH.

¹⁴ Službeni glasnik BiH, broj 27/08 i 32/12

¹⁵ Službeni glasnik BiH, broj 77/24

mjerodavna je za obavljanje revizije u Parlamentarnoj skupštini, Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH, Uredu za razmatranje žalbi BiH, Centralnoj izbornoj komisiji BiH, Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH i Službenom listu BiH.

Jedinica interne revizije Parlamentarne skupštine (u daljem tekstu Jedinica) je uspostavljena u skladu s važećim propisima. Jedinica ima sistematizovana radna mjesta rukovodioca Jedinice i internog revizora. Popunjeno je radno mjesto rukovodioca, dok je radno mjesto internog revizora zbog odlaska u penziju upražnjeno od maja 2025. godine.

Jedinica je potpisala Povelju interne revizije i Sporazum o vršenju funkcije interne revizije sa svim institucijama za koje je nadležna pružati usluge interne revizije. Strateški planovi za period 2025-2027 i godišnji planovi za 2025. godinu su doneseni, a istim je planirano obavljanje dvije redovne revizije. Jedinica je u izvještajnom periodu obavila jednu reviziju. Godišnji izvještaj o radu interne revizije je sačinjen i dostavljen Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH.

7. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

Parlamentarna skupština je sačinila Godišnji finansijski izvještaj za 2025. godinu i dostavila ga nadležnim organima i institucijama u skladu s važećim propisima i u utvrđenom roku.

Analizom bilješki uz finansijske izvještaje konstatovano je da su sačinjene prema Pravilniku o finansijskom izvještavanju institucija BiH¹⁶.

7.1. Pregled rashoda i izdataka iz budžeta

Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu¹⁷, Parlamentarnoj skupštini su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 25.400.000 KM (tekući izdaci 24.100.000 KM, kapitalni izdaci 720.000 KM i tekući grantovi 580.000 KM)¹⁸. Također, spomenutim zakonom je odobreno 256 zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini.

Tokom godine izvršena su usklađivanja budžeta koja se odnose na sljedeće:

- sredstva interventne tekuće rezerve u iznosu od 360.000 KM dodijeljena članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine;
- sredstva odobrena iz tekuće rezerve u iznosu od 320.350 KM na osnovu Odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine¹⁹.

Prema navedenom, Parlamentarna skupština je u 2025. godini raspolagala sredstvima u ukupnom iznosu od 26.080.350 KM.

¹⁶ Službeni glasnik BiH, broj 14/26

¹⁷ Službeni glasnik BiH, broj 70/25

¹⁸ Do usvajanja budžeta za 2025. godinu Parlamentarna skupština je raspolagala sredstvima odobrenim prema pojedinačnim Instrukcijama o privremenom finansiranju institucija BiH za period januar – mart 2025. godine, broj: 05-16-2-7582-1/24 od 17.12.2024. godine, za period april – juni 2025. godine, broj: 05-02-2-2225-1/25 od 24.3.2025. godine, za period juli – septembar 2025. godine i za period oktobar – decembar 2025. godine, broj: 05-02-2-5606-1/25 od 24.9.2025. godine koje je donio ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

¹⁹ Službeni glasnik BiH, broj 72/25

Parlamentarna skupština je izvršila prestrukturisanje rashoda budžeta koje je odobrilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Prestrukturisanje rashoda je izvršeno u ukupnom iznosu od 36.000 KM.

U pregledu rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama – zbirno, u periodu od 1.1. do 31.12.2025. godine, ukupno ostvareni rashodi iskazani su u iznosu od 21.516.250 KM, što je za 4.564.100 KM manje u odnosu na raspoloživi (korigovani) budžet za 2025. godinu.

Vrijednosno značajni rashodi odnose se na: bruto plaće (14.370.723 KM)²⁰, naknade troškova zaposlenih (2.911.883 KM), putne troškove (1.262.638 KM), izdatke za tekuće održavanje (206.590 KM), ugovorene i druge posebne usluge (1.489.345 KM) i tekuće grantove (857.021 KM).

Pregled rashoda i izdataka iz budžeta prikazan je u Prilogu I Izvještaja.

U daljem tekstu navodimo nalaze revizije, stanje po procesima za koje su date preporuke u ranijem periodu čija realizacija je u toku, kao i određena objelodanjivanja činjenica o značajnim rashodima realizovanim u 2025. godini.

7.1.1. Bruto plaće

Plaćeno odsustvo: Zakonom o radu u institucijama BiH²¹ propisano je da zaposlenik ima pravo na odsustvo s rada uz naknadu plaće do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini – plaćeno odsustvo u slučaju: stupanja u brak, porođaja supruge i teže bolesti ili smrti člana užeg domaćinstva i zadovoljenja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba ili drugih slučajeva utvrđenih aktom poslodavca. Izuzetno, poslodavac je dužan da omogući zaposleniku odsustvo do šest radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljenja njegovih vjerskih, odnosno tradicijskih ili drugih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo. U prethodnoj godini smo konstatovali da je Parlamentarna skupština svojim zaposlenim odobravalu korištenje do četiri dana plaćenog odsustva godišnje radi zadovoljenja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, a ne dva dana kako je propisano zakonom.

Parlamentarna skupština je i u prvoj polovini 2025. godine odobravalu više od dva dana plaćenog odsustva za vjerske, odnosno tradicijske potrebe. Izvještaj revizije za 2024. godinu je Parlamentarnoj skupštini dostavljen u julu 2025. godine, a do kraja godine nije evidentirano korištenje plaćenog odsustva po osnovu vjerskih praznika. Parlamentarna skupština je u decembru obavijestila sve organizacione jedinice o obavezi poštivanja važećih propisa kojima je uređeno pravo zaposlenih na dva dana plaćenog odsustva za vjerske praznike te obavezala rukovodioce organizacionih jedinica da osiguraju dosljednu primjenu ovog prava. S obzirom na to da je većina vjerskih praznika nastupila u prvoj polovini 2025. godine konačnu realizaciju navedene preporuke ćemo sagledati u narednom periodu.

Po pitanju plaćenog odsustva radi zadovoljenja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba, dali smo preporuku u prethodnoj godini te smo na osnovu prethodno prezentiranog ocijenili da je realizacija iste u toku (preporuka broj 2 u tabeli 2), a što će biti predmetom daljeg praćenja do okončanja implementacije.

²⁰ Prosječan broj zaposlenih u 2025. godini za koje su isplaćene bruto plaće bio je 236

²¹ Član 30. stav (1) Zakona o radu u institucijama BiH

7.1.2. Izdaci za upotrebu vozila

Ukupni izdaci za službena vozila sa 31.12.2025. godine iznose 201.820 KM, a značajniji izdaci odnose se na izdatke za gorivo dizel (77.343 KM), usluge opravki i održavanja vozila (76.551 KM), auto gume (20.518 KM) i osiguranje vozila (18.415 KM).

Internim pravilnicima²² o korištenju službenih vozila uređeni su način korištenja službenih vozila u Parlamentarnoj skupštini, prava i obaveze vozača u vezi s njihovim korištenjem, kao i korištenje privatnih vozila u službene svrhe. Članovi kolegija oba doma i članovi kolegija Sekretarijata imaju pravo na stalno korištenje službenog vozila s vozačem radi obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti Parlamentarne skupštine. Na dan 31.12.2025. godine Parlamentarna skupština je raspolagala sa 19 službenih vozila.

Navedenim pravilnicima je propisano da se za korištenje službenog vozila koristi propisani obrazac putnog naloga za putničko motorno vozilo. Putni nalog izdaje se za tekući mjesec za svako službeno vozilo pojedinačno, a popunjava ga osoba koja upravlja vozilom i odgovorna je za tačnost i istinitost unesenih podataka.

Uvidom u putne naloge za službena vozila utvrđeno je da se odredbe internog pravilnika koje se odnose na njihovo popunjavanje ne primjenjuju u potpunosti. Na pojedinim putnim nalogima nisu evidentirane relacije kretanja, već je navedena samo početna i krajnja mjesečna kilometraža, nije evidentirano stanje kilometraže prilikom sipanja goriva, a nedostaju i potpisi korisnika vozila te potpisi dobavljača prilikom sipanja goriva. Također je uočeno da su za pojedine relacije evidentirane kilometraže veće u odnosu na udaljenosti za te relacije²³ bez dodatnih obrazloženja nastalih odstupanja, kao i značajnije loko vožnje (bez navođenja relacije).

PREPORUKA 2

Parlamentarna skupština je dužna osigurati da se evidencije o upotrebi službenih vozila vode u skladu sa internim pravilnikom, u cilju dokumentovanja namjenske upotrebe javnih sredstava.

7.1.3. Usluge reprezentacije

Izdaci po osnovu usluga reprezentacije sa 31.12.2025. godine ostvareni su u iznosu od 145.213 KM.

Pravilnikom o reprezentaciji²⁴ regulisano je pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju, vrste reprezentacije, osobe sa pravom korištenja sredstava za reprezentaciju, maksimalni iznos sredstava za reprezentaciju, kao i obaveza ovlaštenih osoba u vezi sa korištenjem sredstava za reprezentaciju. Pravilnikom je definisano da dokumentacija za pravdanje troškova sadrži račun,

²² Pravilnik o korištenju službenih vozila Parlamentarne skupštine BiH broj: 03/5-02-4-2421-1/16 od 30.05.2017. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila Parlamentarne skupštine BiH broj: 03/5-02-4-2650-3/17 od 03.09.2018. godine i Pravilnik o dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila Parlamentarne skupštine BiH broj: 03/5-02-4-1258/23 od 07.06.2023. godine.

²³ Udaljenost smo utvrdili pomoću Google maps.

²⁴ Pravilnik o reprezentaciji u Parlamentarnoj skupštini BiH broj: 03-02-4-2422/16 od 08.03.2017. godine, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o reprezentaciji u Parlamentarnoj skupštini BiH broj: 03/5-02-4-1133/20 od 09.06.2020. godine i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o reprezentaciji u Parlamentarnoj skupštini BiH broj: 03/5-02-4-1259/23 od 07.06.2023. godine.

fiskalni račun, naznaku učesnika i kratku potpisanu izjavu o održanom sastanku/radnom ručku ili večeri. Pravo na korištenje sredstava interne i eksterne reprezentacije imaju: članovi kolegija doma Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući komisije doma, odnosno zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH, parlamentarni vojni povjerenik i članovi kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH.

Kao i prethodnih godina na pojedinim fakturama interne i eksterne reprezentacije nisu naznačeni učesnici, kao ni adekvatna obrazloženja povoda nastanka troška, što nije u skladu sa internim pravilnikom.

PREPORUKA 3

Potrebno je osigurati da se obrazloženja nastanka troškova reprezentacije sačinjavaju u skladu sa internim pravilima, kako bi se nedvosmisleno mogla potvrditi opravdanost nastalih troškova.

7.1.4. Tekući grantovi

Članom 18. stav 3) Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine su dodijeljena sredstva interventne tekuće rezerve u ukupnom iznosu od 360.000 KM²⁵. Sredstva dodijeljena članovima kolegija po ovom osnovu se realizuju analogno propisanoj proceduri iz stava (3) tačke a), b), c), d) i e) ovog člana, odnosno na osnovu odluke o kriterijima za dodjelu sredstava koju donosi svaki član kolegija zasebno. Na osnovu dostavljenog zahtjeva pravnog ili fizičkog lica kojem će, sredstva biti dodijeljena član kolegija donosi posebnu odluku o dodjeli sredstava koja se objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" u roku od deset dana od dana njenog donošenja. Zakonom o budžetu nije propisana obaveza objave javnog poziva za dodjelu sredstava niti obaveza objave odluke o kriterijima u Službenom glasniku BiH. Također, Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora BiH²⁶ propisano je da će se prijenos sredstava izvršiti u skladu sa pojedinačnim odlukama članova kolegija Parlamentarne skupštine BiH koje će se objaviti u Službenom glasniku BiH.

Svaki član kolegija je u skladu sa Zakonom o budžetu donio zasebnu odluku o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće rezerve. Kriteriji za dodjelu su: humanitarne potrebe, podrška obrazovanju i nauci, razvoj kulturnog stvaralaštva i sporta, podrška udruženjima i neprofitnim organizacijama, razvoj duhovnosti, podrška projektima očuvanja historijske i kulturne baštine, zaštite prirode i razvoja turizma te finansiranje projekata od značaja za lokalnu zajednicu.

Ukupno je sa 31.12.2025. godine utrošeno 347.250 KM, od čega se 308.250 KM odnosi na iznos sredstva dodijeljenih neprofitnim organizacijama, a 39.000 KM na iznos sredstva dodijeljenih pojedincima. Sve pojedinačne odluke o interventnom korištenju sredstava tekuće rezerve su objavljene u Službenom glasniku BiH. U skladu sa navedenim odlukama korisnici sredstava imaju obavezu dostaviti izvještaj o utrošku sredstava u roku koji su definisali članovi kolegija²⁷.

²⁵ Svakom članu kolegija po 60.000 KM.

²⁶ Instrukcija Ministarstva finansija i trezora BiH broj 05-02-2-6728-1/25 od 24.11.2025. godine.

²⁷ Članovi kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine su odredili rok za dostavu izvještaja o utrošku od dvanaest mjeseci od dana uplate sredstava, a članovi kolegija Doma naroda šest mjeseci od uplate sredstava.

7.2. Bilans stanja

U bilansu stanja na 31.12.2025. godine iskazana su ukupna sredstva u iznosu od 1.809.636 KM. Ukupne obaveze s izvorima sredstava iskazane su u iznosu od 3.880.958 KM.

Značajne stavke bilansa stanja odnose se na neotpisanu vrijednost stalnih sredstava (1.800.754 KM), obaveze prema dobavljačima (461.326 KM), obaveze prema zaposlenim (1.425.399 KM) i kratkoročna razgraničenja (193.479 KM).

Bilans stanja prikazan je u Prilogu II Izvještaja.

8. JAVNE NABAVKE

Parlamentarna skupština je donijela i objavila Plan javnih nabavki za 2025. godinu, kako je propisano Zakonom o javnim nabavkama²⁸.

Prema prezentovanim podacima²⁹, Parlamentarna skupština je u 2025. godini provela sedam postupaka javnih nabavki. Od navedenog broja, Parlamentarna skupština je provela tri otvorena postupka u vrijednosti od 260.559 KM, tri konkurentska postupka u vrijednosti od 70.961 KM i jedan postupak u skladu s Aneksom II u vrijednosti od 85.470 KM. Parlamentarna skupština je putem direktnog sporazuma izvršila nabavke u vrijednosti od 69.604 KM.

U revidiranim postupcima javnih nabavki nisu uočeni značajni nedostaci.

8.1. Realizacija ugovora/okvirnih sporazuma

Okvirnim sporazumom za nabavku goriva dobavljač se obavezao na nepromjenjivost ponuđenih cijena za pojedine artikle³⁰ tokom cijelog perioda, dok se cijena goriva neće mijenjati ukoliko odstupanje ponuđene cijene od prosječne cijene jedne litre goriva za mjesec u kojem je podnesena ponuda ne bude veće ili manje od 5%. Konstatovali smo da se fakturisane cijene razlikuju od ugovorenih te da dobavljač putem knjižne obavijesti odobrava razliku u cijeni u ukupnom iznosu, ali se nismo mogli uvjeriti u tačnost obračuna kao ni u praćenje realizacije ugovora od strane Parlamentarne skupštine. Također, na pojedinim fakturama za održavanje vozila uočili smo da se fakturisane cijene razlikuju od ugovorenih, iako je u okvirnom sporazumu definisano da se pružalac usluge obavezuje na nepromjenjivost cijena iz ponude tokom cijelog ugovornog perioda.

PREPORUKA 4

Parlamentarna skupština treba pratiti realizaciju zaključenih ugovora o nabavci goriva i održavanju vozila, odnosno osigurati dosljednu primjenu ugovorenih odredbi.

²⁸ Službeni glasnik BiH, broj 39/14, 59/22 i 50/24

²⁹ Podaci iz tabelarnih pregleda sačinjenih za potrebe revizije (iznosi bez PDV-a)

³⁰ Motorna ulja, Ad Blue tečnost i tečnost za brisače.

9. OSTALO

9.1. Sredstva za finansiranje političkih stranaka

Na osnovu Zakona o finansiranju političkih stranaka³¹ i Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH³², sredstva za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka, kao i klubova delegata i poslanika zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini, osiguravaju se iz budžeta Parlamentarne skupštine. Raspodjela sredstava vrši se na način da 30% bude ravnomjerno podijeljeno svim političkim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, 60% se raspoređuje prema broju poslaničkih i delegatskih mandata koje političke stranke, koalicije ili nezavisni kandidati imaju u trenutku dodjele mandata, dok se preostalih 10% od ukupnog iznosa distribuira parlamentarnim grupama srazmjerno broju mandata koji pripadaju manje zastupljenom polu. Procedurama za primjenu člana 3. Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH detaljnije je regulisana namjena i način trošenja dodijeljenih sredstava.

Za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH za 2025. godinu ukupno je izdvojeno 950.000 KM. Sredstva su odobrena za putne troškove (5.000 KM), PTT troškove (2.000 KM), nabavku materijala (5.000 KM), ugovorene i druge posebne usluge (358.000 KM) i tekuće grantove (580.000 KM).

Tabela 3. Detaljan pregled odobrenih i utrošenih sredstava za finansiranje političkih stranaka

Naziv kluba/stranke	Raspoloživa sredstva	Ukupno utrošeno
PREDSTAVNIČKI DOM		
SDA BIH	110.357	109.393
SNSD	97.630	96.965
SDS, PDP, SZPR	119.709	99.327
HDZ BIH	68.993	68.691
NIP	58.993	58.580
DF-Željko Komšić	50.357	50.344
SDP BIH	87.630	87.628
Naša stranka, BHI	87.987	87.983
Srpski klub	60.714	59.789
NES	48.994	48.898
DOM NARODA		
Klub delegata srpskog naroda	50.000	48.626
Klub delegata bošnjačkog naroda	50.000	49.206
Klub delegata hrvatskog naroda	58.636	58.181
UKUPNO:	950.000	923.611

Ukupni izdaci za ove namjene sa 31.12.2025. godine iznosili su 923.611 KM, a najznačajniji izdaci se odnose na ugovorene i druge posebne usluge (407.581 KM) i tekuće grantove

³¹ Službeni glasnik BiH, broj 95/12

³² Odluka o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH od 30.05.2013. godine i Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH od 12.2.2025. godine.

(509.771 KM). U okviru ugovorenih usluga značajni izdaci obuhvataju isplate po osnovu ugovora o djelu osobama koje su angažovane za obavljanje poslova u poslaničkim klubovima (205.450 KM), izdatke poslanicima i delegatima za rad u izornoj jedinici (98.525 KM) i usluge reprezentacije (30.205 KM).

Od ukupno utrošenih sredstava koja se odnose na tekuće grantove, iznos od 455.027 KM se odnosi na prijenos sredstava na transakcijske račune centrala političkih stranaka. Internim procedurama Parlamentarne skupštine, nije propisana obaveza dostavljanja dokumentacije kojom bi se pravdao utrošak sredstava koja su prenesena na račune stranaka. Zakonom o finansiranju političkih stranaka definisano je da Centralna izborna komisija BiH pregleda i kontroliše finansijske izvještaje koje podnose političke stranke i obavlja reviziju finansiranja političkih stranaka.

10. KOMENTARI PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NA NACRT IZVJEŠTAJA

Parlamentarna skupština u ostavljenom roku nije dostavila komentare na Nacrt izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2025. godinu, tako da ovaj Izvještaj predstavlja konačan izvještaj bez korekcija u odnosu na Nacrt izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji za 2025. godinu.

Reviziju u Parlamentarnoj skupštini za 2025. godinu obavili su: Enes Alić – vođa tima, Nevena Kenjić – član tima, Ana Marić – član tima i Slaviša Vuković – član tima.

**Vođa tima za
finansijsku reviziju**

Enes Alić, v. r.

**Rukovodilac Odjela za
finansijsku reviziju**

Danijel Jozić, v. r.

Broj: 02-16-1-928/26

Prilozi

Prilog I - Pregled rashoda budžeta za 2025. godinu

Prilog II - Bilans stanja na 31.12.2025. godine

Pregled rashoda budžeta za 2025. godinu

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Opis	Odobreni budžet	Usklađivanja budžeta	Ukupni budžet	Izvršenje budžeta	Procenat (5/4*100)
1	2	3	4 (2+3)	5	6
1. Tekući izdaci	24.100.000	320.350	24.420.350	20.624.957	84
Bruto plaće i naknade	17.013.000	-36.000	16.977.000	14.370.723	85
Naknade troškova zaposlenih	2.807.000	320.350	3.127.350	2.911.883	93
Putni troškovi	1.500.000	0	1.500.000	1.262.638	84
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	200.000	0	200.000	88.128	44
Izdaci za energiju i komunalne usluge	0	0	0	0	
Nabavka materijala	125.000	0	125.000	98.794	79
Izdaci za usl. prijevoza i goriva	177.000	0	177.000	81.176	46
Unajmljivanje imovine i opreme	55.000	36.000	91.000	90.475	99
Izdaci za tekuće održavanje	310.000	0	310.000	206.590	67
Izdaci za osiguranje	43.000	0	43.000	25.206	59
Ugovorene i druge posebne usluge	1.870.000	0	1.870.000	1.489.345	80
2. Kapitalni izdaci	720.000	0	720.000	34.272	5
Nabavka zemljišta	0	0	0	0	
Nabavka građevina	0	0	0	0	
Nabavka opreme	665.000	0	665.000	34.272	5
Nabavka ostalih stalnih sredstava	55.000	0	55.000		0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje	0	0	0	0	
3. Tekući grantovi	580.000	360.000	940.000	857.021	91
Grantovi pojedincima	0	40.000	40.000	39.000	98
Grantovi neprofitnim organizacijama	580.000	320.000	900.000	818.021	91
4. Budžet-neposredna potrošnja (1+2+3)	25.400.000	680.350	26.080.350	21.516.250	82
5. Višegodišnja kapitalna ulaganja	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
6. Novčane donacije	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
7. Programi posebne namjene	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
8. Ukupno budžet (4+5+6+7)	25.400.000	680.350	26.080.350	21.516.250	82

Bilans stanja na 31.12.2025. godine

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Opis	31.12.2025.	31.12.2024.	Procenat (2/3*100)
1	2	3	4
1. Gotovina, krat. potraživanja, razgraničenja i zalihe	8.882	366	2.427
Novčana sredstva	0	0	
Kratkoročna potraživanja	300	300	100
Kratkoročni plasmani	0	0	
Interni finansijski odnosi	0	0	
Zalihe	0	0	
Kratkoročna razgraničenja	8.582	66	13.003
2. Stalna sredstva	1.800.754	1.573.412	114
Stalna sredstva	7.643.121	7.395.968	103
Ispravka vrijednosti	5.842.367	5.822.556	100
Neotpisana vrijednost stalnih sredstava	1.800.754	1.573.412	114
Dugoročni plasmani	0	0	
Dugoročna razgraničenja	0	0	
UKUPNO AKTIVA (1+2)	1.809.636	1.573.778	115
3. Kratkoročne obaveze i razgraničenja	2.080.204	3.128.003	67
Kratkoročne tekuće obaveze	461.326	892.636	52
Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	
Obaveze prema zaposlenima	1.425.399	1.429.766	100
Interni finansijski odnosi	0	0	
Kratkoročna razgraničenja	193.479	805.601	24
4. Dugoročne obaveze i razgraničenja	0	0	
Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	
Ostale dugoročne obaveze	0	0	
Dugoročna razgraničenja	0	0	
5. Izvori sredstava	1.800.754	1.573.412	114
Izvori sredstava	1.800.754	1.573.412	114
Ostali izvori sredstava	0	0	
Neraspoređeni višak prihoda/rashoda	0	0	
UKUPNO PASIVA (3+4+5)	3.880.958	4.701.415	83

Napomena: Pravilnikom o finansijskom izvještavanju institucija Bosne i Hercegovine, čl.10. stav 4., napomenuto je da bilans stanja budžetskih korisnika **neće biti uravnotežen** (aktiva jednaka pasivi) zbog programski uspostavljenog sistema Glavne knjige, dok će bilans stanja koji radi Ministarstvo finansija i trezora na nivou Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za tekuću godinu biti uravnotežen.